

Messa en Lenga d'Òc



1972

Cette traduction de la nouvelle liturgie a été réalisée par la Commission: POUR LA LANGUE D'OC A L'EGLISE, formée de représentants de d'Auvergne, de Catalogne-Roussillon, de Gascogne Béarn, de Guyenne-Périgord, du Languedoc, du Limousin et de Provence.

L'Ordinaire de la Messe a été traduit d'après le texte latin,
Les Lectures de l'Ancien et Nouveau Testament d'après les textes latin et grec,
Les Psaumes d'après les textes latin et hébreu.

CELEBRACION D'INTRADA

- Cant d'intrada: o antifòna d'obertura.
- Signe de la crotz: + Al nom del Paire e del Filh
e del Sant Esperit. Amen.

SALUTACION DEL CELEBRANT

1 + La gràcia del Senhor Jèsus Crist,
l'amor de Dieu lo Paire
e la comunio del Sant Esperit
sián ambe vosautres totes.

= E ambe vòstre esperit.

+ Lo Senhor siá ambe vosautres.
= E ambe vòstre esperit.

+ Gràcia e patz a vosautres
de la part de Dieu nòstre Paire
e del Senhor Jèsus Crist.

= Dieu siá benesit,
lo Paire de nòstre Senhor.

PREPARACION PENITENCIALA.

+ Fraires, reconissem nòstres pecats
per celebrar coma se deu la Santa Messa.

1 + = Confessi a Diéu tot-poderós
e a vosautres, fraires,
qu'ai pecat tant e mai
en pensada e paraula,
pèr òbra e mancament.
Es de ma fauta,
de ma granda fauta.

Aqui perqué supliqui:
la Santa Verge Maria,
los angèls e los sants,
e vosautres tanben, fraires
de pregar per ieu lo Senhor nòstre Dieu.

- Cant d'intrado: o antifòni d'ouverturo.
- Signe de la crous: + Au noum dóu Paire e dóu Fiéu
e dóu Sant Esperit.

Amen.

+ Que Dieu tot-poderós nos faga misericòrdia,
que nos perdone les pecats
e nos mene a la vida eternala.

= Amen.

+ Senhor, pietat!	= Senhor, pietat!
+ Ò Crist, pietat!	= Ò Crist, pietat!
+ Senhor, pietat!	= Senhor, pietat!

2 + Pietat per nosautres, Senhor!

= Qu'avèm pecat contra tu.

+ Fai-nos veire ta misericòrdia.

= Senhor, salva-nos!

+ Que Dieu tot-poderós nos faga misericòrdia,
que nos perdone los pecats e nos mene a la vida eternala.

= Amen.

+ Senhor, pietat! = Senhor, pietat!

+ Ò Crist, pietat! = Ò Crist, pietat!

+ Senhor, pietat! = Senhor, pietat!

3 + Senhor Jèsus que lo Paire a mandat
per garir los còrs repentos,
pietat per nosautres!

= Pietat per nosautres!

Ò Crist, vengut dins lo monde
apelar totes los pecadors,
pietat per nosautres!

Pietat per nosautres!

+ Senhor, assetat a la drecha del Paire
ont te cargas de nos aparar,
pietat per nosautres!

= Pietat per nosautres!

CANT DE LAUSENJA

GLORIA:

Glòria a Dieu dins lo cèl
E sus la tèrra, patz als òmes
que Dieu los aimà.
Te lausam, te benesissèm, t'adoram,
Te glorificam e te regraciam
per ton immensa glòria.
Senhor Dieu, rei del cèl,
Dieu, lo Paire tot-poderós.
Senhor, Filh unique, Jésus Crist
Senhor Dieu, Anhèl de Dieu,
lo Filh del Paire.
Tu que lèvas lo pecat del monde,
pietat per nosautres!
Tu que lèvas lo pecat del monde,
agrada nòstra pregària.
Tu que siès assetat a la drecha del Paire,
pietat per nosautres!
Tu sol ès lo sant,
Tu sol ès lo Senhor,

Tu sol ès lo Dieu grand, Jèsus Crist,
ambe lo Sant Esperit:
Dins la glòria de Dieu lo Paire.
Amen

ORASON D'INTRADA

+ Preguem:.... (silenci).....

Per Jèsus Crist, ton Filh, Nòstre Senhor,
que viu e renha, ambe Tu e lo Sant Esperit,
Dieu, ara e per l'eternitat.

o: Tu que vivas e renhas,
ambe lo Paire e lo Sant Esperit,
Dieu, ara e per l'eternitat.

o: Qu'ambe Tu viu e renha,
dins l'unitat del Sant Esperit,
Dieu, ara e per l'eternitat.

= Amen

LITURGIA DE LA PARAULA

LECTURAS:

PRIMIERA LECTURA:

Salme de meditacion:

SEGONDA LECTURA:

EVANGÈLI:

ALLELUIA: aclamacion de la Paraula de Dieu.

LECTURA: + Purifica-me lo còr e la baca, Dieu Sant,
per ananciar a mos fraires lo Sant Evangèli.

+ Lo Senhor siá ambe vosautres.

= E ambe vòstre esperit.

+ Lectura del Sant Evangèli segon Sant N...

= Glòria a Tu, Senhor!

(texte de l'Evangèli.....)

+ Paraula de Dieu!

= Laus a Tu, Senhor!

+ Qu'aqueste Evangèli lève nòstres pecats.

OMELIA

PROFESSION DE FE

CREDO

Cresi en un sol Dieu,
Paire tot-poderós,
creator del cèl e de la terra,
de tot lo visible e l'invisible.
Cresi en un sol Senhor, Jèsus Crist
lo filh unique de Dieu,
nascut del Paire abans totes los ségles.
Dieu, nascut de Dieu,
Lutz, resplendor de la lutz,
Dieu vertadièr, nascut del Dieu vertadièr.
Engendrat e non creat,
substància unica ambe lo Paire;
per El tot foguèt fach.
Per nosautres, los òmes,
e per nòstre salut,
del cèl davalèt.
Per l'òbra del Sant Esperit
s'incarnèt de la Verge Maria
e òme se faguèt.

Crucificat tanben per nosautres,
del temps de Ponci Pilat,
patiguèt e foguèt sebelit.
Ressuscitèt lo jorn tresen segon las Escrituras
e montèt dins lo cèl;
es assetat a la drecha del Paire.
Deu tornar ambe glòria
per jutjar los vius e los mòrts
e son renha serà sense fin.
Cresi en l'Esperit Sant,
lo Senhor, lo que dona la vida,
lo que del Paire e del Filh procedis.
Ambe lo Paire e lo Filh
es adorat parièr, e parièr glorificat;
nos a parlat per los profètas.
E en la Glèisa:
una, santa, catolica e apostolica.

Confessi un sol batisme
per la remission dels pecats.
Espèri la resurrecció dels mòrts
e la vida del monde que ven.
Amèn.

PREGUIERA UNIVERSALA

LITURGIA EUCARISTICA.

PREPARACION DEL PAN E DEL VIN.

Es benesit, Senhor, Dieu de l'univers;
de ta generositat tenèm aqueste pan;
te lo presentam:
tirat de la tèrra per lo travalh dels òmes,
vindrà per nosautres lo Pan de Vida.

= Dieu sié beneait, ara e totjorn!

+ Que per lo mistèri d'aquesta aiga mesclada al vin
ajam part a la divinitat d'Aquel
que se volguèt cargar nòstra umanitat.

+ Es benesit, Senhor, Dieu de l'Univers;
de ta generositat tenèm aqueste vin;
te lo presentam:
tirat de la vinha per lo travalh dels òmes,
vindrà per nosautres lo Beure de Vida.

= Dieu siá benesit, ara e totjorn!

+ Aici-nos dins l'umilitat, lo còr repentós!
pren-nos a ton servici, Senhor,
e que t'agrade nòstre sacrifici de uèi.

+ Lava-me, Senhor, de mon iniquitat,
neteja-me de mon pecat.

+ Preguèm, fraires: que lo Paire tot-poderós
agrade nòstre sacrifici.

= Lo Senhor l'agrade per sa glòria,
per nòstre ben
e lo ben de sa Glèisa.

+ Orason sus las ofrendas:

Per Jèsus Crist, Nòstre Senhor.

= Amèn.

LA GRANDA PREGÀRIA EUCARISTICA.

CONVIT A L'ACCION DE GRACIAS:

+ Lo Senhor siá ambe vosautres.

= E ambe vòstre esperit.

+ Aucem nòstre còr.

= L'avèm tot al Senhor.

+ Regraciem lo Senhor nòstre Dieu

= Aquò 's digne e juste.

PREFACIS E SANCTUS

+ Vertadierament es digne e juste,
requist e salutári,
que te régraciem totjorn e pertot:
Senhor, Paire Sant,
Dieu eternal tot-poderós....

(se'n sieo lo còrs cambiedis del prefaci que s'acaba per una de las formulas que siègon.)

- Fai-nos mesclar nòstra votz a lors cants
per proclmar ta glòria
e far ressonoir:.....

- Cantam (o: cantan) ta glòria
e tostems fasèm (o: fan) ressonoir

- Que nuèch e jorn te cantan
e te fan ressonoir:.....

- Proclaman ta glòria
e totes ensemble fasèm ressonoir:....

= SANT, LO SENHOR,
Sant e mai que sant, lo Dieu de l'univèrs!
Lo cèl e la tèrra son plens de ta glòria.
Osannà dins lo cèl!
Benesit lo que ven al nom del Senhor!
Osannà dins lo cèl!

PREGÀRIA EUCARISTICA:
(ne causir una demièg las quatre.)

PREGARIA EUCARISTIC I

(Te igitur.....)

E donc, Paire mai que Paire,
te pregam e te supplicam,
per Jèsus Crist, ton Filh, Nòstre Senhor,
d'agradar e de benesir
aquestas santas ofrendas.

(In imprimis.....)

D'en primièr te las presentam
per ta santa Glèisa catolica:
balha-li la patz e apara-la,
recapta-la dins l'unitat
e governa-la sus tota la fàcia de la terra.

Te las ofrissèm
per ton servidor N..., nòstre Papa,
per N... nòstre evesque
e totes los que, dins la vertat, tenon la carga
de la fe catolica e apostolica.

(Memènto Dómine.....)
Remembra-te, Senhor, N... e N..., de ta familia
e totes aqueles que son aici assemblats:
Ne sabes la fe e mai la devocion....
Per eles t'ofrissèm e eles tanben t'ofrisson
aqueste sacrifici de lausenja:
per eles e totes los sieus,
en redempcion de lor vida
dins l'esper que serèn aparats e salvats;
E a Tu mandan lors pregàrias
Dieu èterne, vivent e vertadièr.

(Communicantes.....)
En plena comunioñ ambe tota la Glèisa
veneram la memòria:
en primièr de la gloriosa e sempre Verge Maria,
Maire de nòstre Dieu e Senhor Jèsus Crist;
Puèi de Sant Josèp, son espós
dels sants apòstols e martirs:
Pèire e Pau, Andrieu,
(Jacme, Joan,
Tomàs, Jacme, Felip,
Bartomieu, Matieu,
Simon e Tadieu;
Lin, Clet, Clement, Sixte,
Cornèli, Ciprian,
Laurenç, Crisogòne,
Joan e Pau,
Cosme e Damien)
e de totes los sants

Per lors meritis e per lors pregàrias
balha-nos d'estre totjorn provesits
de ton ajuda e de ta proteccioñ.
(Per Jèsus Crist, Nòstre Senhor. Amèn.)

(Hanc igitur.....)
E donc aici l'ofrenda de los servidores
e de tota ta familia;
ambe bontat agrada-la, Senhor:
dispausa nèstres jorns dins ta patz,
desraiga-nos de l' etèrna damnacion
e compta-nos dins lo tropèl de los elegits.
(Per lo Crist, Nòstre Senhor. Amèn.)

(Quam oblationem.....)
Aquesta ofrenda, ò Dieu, te pregam,
benesis-la e consacula-la,
fai-la complida e digna de tu:
que venga per nosautres
lo còrs e lo sang de ton Filh tant aimat
Nòstre Senhor Jèsus Crist.

(Qui, pridie quam.....)

El, la velha de sa passion, prenguèt lo pan
dins sas mans sobre-santas,
e, les uèlhs levats al cèl,
devèrs Tu, Dieu, son Paire tot-poderós,
en te regraciant lo benesiguèt,
lo rompèt,
e, lo donant a sos disciples,
diguèt:

— PRENÈTZ E MANJATZ-NE TOTES
AIÇÒ ES MON CORS
LIURAT PER VOSAUTRES.

(Simili modo.....)

Parierament, tanlèu sopat,
prenguèt aqueste calici preciós
dins ses mans sobre-santas,
en te regraciant encara lo benesiguèt,
e, lo balhant a sos disciples,
diguèt:

— PRENÈTZ E BEVÈTZ-NE TOTES:
AIÇÒ ES LO CALICI DE MON SANG,
LO SANG DE L'ETÈRNA E NOVÈLA ALIANÇA
QUE PER VOSAUTRES E PER LOS ÒMES
SERÀ ESCAMPAT EN REMESSION DELS PECATS.

FARETZ AQUÒ EN MEMÒRIA DE IEU.

(Mysterium fidei.....)

+ Lo mistèri de la fe!

= Proclaman ta mòrt, Senhor Jésus!
Festejam ta resurreccio!
Esperam que vengas dins la glòria!

+ Aiçò es lo mistèri de la fe!

= Cada còp que majam aqueste pan,
cada còp que bevèm aqueste vin,
proclamem ta mòrt, Senhor!
Esperam que vengas dins la glòria!

+ Proclamem lo mistèri de la fe!

= Salvaire del monde, salva-nos!
Es tu que nos as desliurats!
Proclaman ta crotz!
Cantam ta resurreccio!

(Unde et mémoires.....)

D'aqui ven que nosautres, tos servidors,
e tanben ton pòble sant,
en celabrant la memòria:
de la benurosa passion de ton Crist,
ton Filh Nòstre Senhor,
de sa resurreccio d'entre los mòrts
e de sa gloriosa ascension dins lo cèl,

Dieu de preclara majestat, t'o frissèm,
tirats dels bens que nos donas
la victima pura,
la victima santa,
la victima immaculada,
lo pan de la vida eternala
e lo calici del perdurable salvement.

(Supra quae prepitio.....)
Sus aquesta ofrenda, Senhor,
vira ta fàcia amistosa e serena
e agrada-la coma volguères agradar:
los presènts de ton servidor Abèl, lo juste
lo sacrifici d'Abraam, nòstre paire,
lo pan e lo vin de Melquicedèc, ton grand prèire:
signe del sacrifici sant,
de la victima immaculada.

(Súpplices te rogámus.....)
Escota nòstra requèsta, Dieu tot-poderós:
fai portar aquesta oblacion
per las mans de ton angèl sant
sus l'autar del cèl
en ta presència, Dieu de majestat:

atal, quand aurem pres,
a l'autar d'aici,
lo còrs e lo sang de ton Filh,
aurem abonde de ta gràcia
e de totes los bens celestials.
(Per lo Crist,nostre Senhor Amèn.)

(Memento étiam.....)
Remembra-te, Senhor, N.... e N...., de ta familia
que nos an passats davant,
marcats del signe de la fe,
e que dormon del som de la patz...

(Ipsis, Dómine.....)
Te pregam, Senhor, per eles
e per totes los que repausan dins lo Crist:
acòrda-lor ambe tu
la fresquièra, la lutz e la patz.
(Per lo Critet, nòstre Senhar Amen.)

(Nobis quoque peccatóribus.....)
A nosautres tanben, pecadors,
que sèm de ta familba
e que batam nòstra esperança
dins ta granda misericòrdia,
balha-nos una plaça dins la frairièra
dels sants apòstols e martirs:
ambe Joan, Estève,
Matiàs, Barnabè,
(Ignaci, Alexandre,
Marcelin, Pèire,
Felicitat, Perpètia,
Agata, Lucia,
Anhès, Ceselha, Anastàsia)
e ambe totes los sants;

Te pregam, fai-nos larga aculhença
dins lor companha
non pas a l'estima de nòstre meriti
mas a la mesura de ton perdon,
Per lo Crist, nòstre-Senhor.

(Per Cristum Dominum.....)

Per El, aqueles bens, Senhor,
arrestes pas de los crear,
de los benesir,
de lor donar vida,
de los santificar
e de los despartir.

(Pèr ipsum, et cum ipso.....)

Per El, e ambe El, e en El,
a Tu, Dieu, lo Paire omnipotent,
dins l'unitat del Sant Esperit,
onor e glòria,
ara e per l'eternitat.
= Amen.

PREGARIA EUCARISTICA II

PREFACI:

(Vere dignum et iustum est....)
Vertadièrament es digne e juste,
requist e salutari,
que te regraciem totjorn e pertot,
Senhor, Paire Sant,
per Jèsus Crist, lo Filh de ton amor.

Per El, ta viventa Paraula,
as crest tota causa
e nos l'as mandat coma Salvador e Redemptor,
concebut del Sant Esperit
e nascut de la Verge Maria.

Per complir ta voluntat e te ganhar un poble sant,
a l'ora de sa passion,
alandèt las mans sus la crotz
per avalir la mòrt
e manifestar la resurrecccion.

Aqui perqué,
ambe los angèls e totes los sants,
proclaman to glòria
e totes ensemble fasèm ressonir: SANT...

CANON: (Vere Sanctus es.....)

Ès vertadièrament sant, Senhor,
tu, la font de tota santetat.
Adonc te pregam:

santifica aqueles dons
de la rosada de ton Esperit:
que vengan per nosautres lo còrs e lo sang
de Nostre Senhor Jèsus Crist.

(Qui cum passióni.....)
A l'ora que s'anava liurar,
de son plen voler, a la passion,
prenguèt lo pan,
te regracièt,
lo rompèt e,
lo donant a sos disciples,
diguèt:

— PRENÈTZ E MANJATZ-NE TOTES
AIÇÒ ES MON CÒRS
LIÚRAT PER VOSAUTRES.

(Simili modo.....)
Parièrament, tanlèu sopat,
prenguèt lo calici,
tornèt te regraciar
e, lo balhant a sos disciples,
diguèt:

— PRENÈTZ E BEVÈTZ-NE TOTES:
AIÇÒ ES LO CALICI DE MON SANG;
LO SANG DE L'ETÈRNA E NOVÈLA ALIANÇA
QUE PER VOSAUTRES E PER LOS ÒMES
SERÀ ESCAMPAT EN REMISSION DELS PECATS.

FARETZ AQUÒ EN MEMÒRIA DE IEU.

(Mysterium fidei.....)
+ Lo mistèri de la fe!
= Proclamem ta mort, Senhor Jèsus!
Festejam ta resurreccio!
Esperam que vengas dins la glòria!

+ Aiçò es lo mistèri de la fe!

= Cada còp que manjam aqueste pan,
Cada còp que bevèm aqueste vin,
Proalamem ta mort, Senhor!
Esperam que vengas dins la glòria!

+ Proclamem lo mistèri de la fe!

= Salvaire del monde, salva-nos
Es Tu que nos as deliurats!
Proclamem ta crots!
Cantam ta resurreccio!

(Memores igitur mortis.....)
Adonc en celabrant la memòria
de la mòrt e de la resurreccio de ton Filh
t'ofrissèm, Senhor,
lo pan de la vida

e lo calici del salvement,
en accion de gràcias
de cò que nos as voiguts dignes
de nos tenir davant Tu e de te servir.

(Et súpplices.....)
Te pregam e te suplicam:
que lo Sant Esperit recapte dins l'unitat
los qu'aurem pres lo Còrs e lo Sang del Crist.

(Recordare, domine.....)
Soven-te, Senhor, de ta Glèisa,
espandida per tota la tèrra
Mena-la a la plena caritat
ambe N... nòstre Papa,
N.... nòstre evesque,
e totes los pastors de ton Pòble.

(Per una messa dels mòrts.)

(Memento famuli)
Oblides pas N... ton filh (o: ta filha)
qu'as (uèi) apelat (da) d'aqueste monde alprèp de Tu
Per lo batisme a semblat ton Filh dins la mòrt,
que lo sembla tanben dins sa resurreccio.

(Memento etiam.....)
Oblides pas tanpauc nòstres fraires
que se son endormits dins l'esperança,
segurs de tornar viure,
ni mai totes los autres, mòrts dins ta misericòrdia:
fai-lor veire la lutz de ta fàcia.

(Omnium nostram.....)
Te pregam, Senhor, d'aver pietat de nosautres totes:
qu'ambe la benuosa Maire de Dieu, la Verge Maria,
ambe los apostols e los sants
que de totes los temps t'an agradats,
siám dignes d'aver part a la vida eternala
e que poscam cantar ta glòria.

(Per Ipsum, et cum ipso.....)
Per El, e ambe El, e en E1,
e Tu, Dieu, lo Paire omnipotent,
dins l'unitat del Sant Esperit,
onor e glòria,
ara e per l'eternitat.

AMEN.

PREGARIA EUCARISTICA III

(Vere Sanctus.....)
Es vertadierament sant, Senhor,
e a bon drech tota ta creacion crida ta glòria:

ambe ton Filh, Nòstre Senhor Jèsus Crist,
e per la vertut e l'òbra del Sant Esperit,
dona la vida,
santificas l'univers
e quites pas de recaptar un Pòble
per que de primauba a negra nuèch
una ofrenda pura s'enaure
a la lausenja de ton nom.

(Súpplices ergo te.....)
Te suplicam donc, Senhor:
aquestes presens que t'avèm portats a consacrar
denha los santificar per ton Esperit:
que vengan lo Còrs e lo Sang de ton Filh,
Nòstre Senhor Jèsus Crist,
que nos comandèt de celabrar aqueste mistèri.

(Ipse enin in qua.....)
El; la nuèch que foguèt liurat,
prenguèt lo pan,
en te regraciant lo benesiguèt
lo rompèt,
e, lo donant e sos disciples,
diguèt:

— PRENÈTZ E MANJATZ-NETOTES:
AIÇÒ ES MON CÒRS
LIÚRAT PER VOSAUTRES.

(Simili modo.....)
Parierament, tanlèu sopat,
prenguèt lo calici,
en te regraciant lo benesiguèt,
e, lo balhant a sos disciples,
diguèt:

— PRENÈTZ E BEVÈTZ-NE TOTES:
AIÇÒ ES LO CALICI DE MON SANG,
LO SANG DE L' ETÈRNA E NOVÈLA ALIANÇA
QUE, PER VOSAUTRES E PER LOS ÒMES
SERÀ ESCAMPAT EN REMESSIÓ DELS PECATS.

FARETZ AQUÒ EN MEMÒRIA DE IEU.

(Mysterium fidei.....)

+ Lo mistèri de la fe!

= Proclamem ta mòrt, Senhor Jèsus!
Festejam ta resurrecció!
Esperam que vengas dins la glòria!

+ Aiço es lo mistèri de la fe!

= Cada còp que manjam aqueste pan,
Cada còp que bevèm aqueste vin,
Proclamem ta mòrt, Senhor!

Esperam que vengas dins la glòria!

+ Proclamam lo mistèri de la fe!

= Salvaire del monde, salva-nos!
Es Tu que nos as deliurats!
Proclamem ta crotz!
Cantam ta resurrecccion!

(Memores Igitur.....)

Aici perqué, Senhor,
en celebrant la memòria de ton Filh:
sa passion que nos salva,
son admirabla resurrecccion
e son ascension dins lo cèl,
dins l'espèra de son autra venguda,
t'ofrissèm, en accion de gràcias,
aqueste sacrifici vivent e sant.

(Respice, quaé sumus.....)

Clina-te, Senhor, sus l'ofrenda de ta Glèisa,
e reconsis la victima immolada
que nos torna ton amistat;
quand lo Còrs e lo Sang de ton Filh
nous auram reviscolats,
emplits que serèm de son Sant Esperit,
balha-nos d' èstre un còrs e un esperit,
dins lo Crist.

(Ipse nos tibi.....)

Que l'Esperit Sant faga de nos autres
una ofrenda eternala a ta glòria.
Atal poirem recebre l'eretatge
en companha de los elegits:
la tota santa Verge Maria, Maire de Dieu,
los sants apòstols e los glorioses martirs,
(Sant N) e totes los sants;
ambé lor pregària sèm segurs
d'aver totjorn ton ajuda.

(Hæ hòstia nostræ.....)

Lo sacrifici d'aquesta victima nos torna ton amistat,
te pregam donc, Senhor, que profieche
a la patz e al salut del monde entièr.

Assegura dins la fe e la caritat
ta Glèisa que camina sus la tèrra:
ambé ton servidor N...., nòstre Papa,
N...., nòstre evesque e totes les evesques,
los prèires e los diagues,
e tot lo Poble que t'és ganhat.
As volgut qu'aquesta familia se tenguésse davant Tu,
escota sa pregària
e recapta alprèp de Tu, Paire pietadós,
tos fils dels quatz cantons escempihats,

(Fratres nostros defunctos)
Nòstres fraires que son mòrts

e totes aqueles qu'an quitat nòstro monde
dins ton amistat,
denha los aculhir dins ton reialme
ont esperam los rejónher totes
e nos ressesiar de ta glòria eternalament
per Jèsus Crist Nòstre Senhor;
per El largas sus l'univers
l'abonde de tos bens.

(Per Ipsum.....)
Per El, e ambe El, e en El,
a Tu, Dieu, lo Paire omnipotent,
dins l'unitat del Sant Esperit,
onor e glòria,
ara e per l'eternitat.

= AMEN.

(Per las messes dels mòrts)

(Memento fàmuli)
Oblides pas N..., nòstre fraire (nòstra sòrre)
qu'as (ùei) apelat (da) d'aqueste monde alprèp de Tu....
Per lo batisme a semblat ton filh dins la mòrt,
que lo sembla tanben dins sa resurreccio;
lo jorn que de la tèrra e dins lor carn,
Jèsus Crist farà se levar los mòrts
e donarà a nòstre còrs de misèria
l'esplendor de son Còrs de glòria.

Oblides pas tanpauc nòstres fraires que son mòrt,
ni mai los autres qu'an quitat nòstre monde
dins ton amistat.
Denha los aculhir dins ton reialme
ont esperam los rejónher totes
e nos ressesiar de ta glòria
quand secaràs las lagremas de nòstres uèlhs
En te vesent tal coma ès, Tu, nòstre Dieu,
te semblarem eternalament
e sens fin cantarem tas lausenjas
per lo Crist Nòstre Senhor.
per El largas sus l'univers
l'abonde de tos bens.

PREGARIA EUCARISTICA IV

(Vere dignum est.....)
Vertadièrament es digne de te regraciari,
vertadièrament es juste de te glorificar,
Paire Sant,
per qu'ès lo Dieu unique, vivent e vertadièr:

ès abans lo temps
e demoras etèrnament
dins una lutz que passa tot esclare;

ès tanben lo Dieu bon
e la font de vida:
as fach l'univers
per espandir sus tas creaturas l'abonde de tas gràcias
e ne regaudir fòrça de l'esplendor de ta clartat.

Aqui perqué se tenon davant Tu
los angèls innombrables:
te servisson nuèch e jorn,
e, contemplant la glòria de ta cara,
arrestan pas de te glorificar.

Ambe eles, nosautres
e, per nòstra boca,
tota creatura d'aqueste monde
proclamem ton nom dins l'estrambord
en cantant (en disent): SANT LO SENHOR.....

(Confitémur tibi, Pater.....)
Te celabram, Paire Sant,
Tu qu'èst mai que grand:
e qu'as crest totes òbras
ambe sapiéncia e dins l'amor,
as pastat l'òme a ton image
e li as botat dins las mans
la carga de l'univèrs
per qu'en te servissem, Tu, son creator,
mestrege tota creatura.

(Et cum amicitiam.....)
E quand perdèt ton amistat
per aver desobeit,
l'abandonères pas al poder de la mòrt;
Dins ta misericòrdia a totes portères ajuda
per qu'en te cercant te posquessen trobar

Mai d'un còp als òmes prepausères ton aliança
e los ensenhères per los profètas
dins l'espèra del salut.

(Et sic, Pater sancta.....)
Atal, Paire sant, as tant aimat lo monde
que nos as mandat ton Filh unique coma Salvador
quand los temps foguèron complits.
Concabut del Sant Esperit, nascut de la Verge Maria,
prenguèt nòstra condicion d'òme
en tot fòra lo pecat.
Als paures cridèt la bona novèla del salut,
als encadenats, la deliuurança
e l'alegria als cors entristesits.

(Ut tuam vero.....)
Per complir ton pretzfach d'amor
e El que se liurèt a la mòrt,
e que, levat d'entre los mòrts,
avaliguèt la mòrt e reviudèt la vida.
Per que nòstra vida siá pas mai nòstra
ma del Crist que per nosautres
es mòrt e ressuscitat,

de Tu, Paire, mandèt,
coma primièr don fach als cresents,
l'Esperit Sant que perseguis son òbra dins lo monde
per complir tota santificacion.

(Quaé sumus igitur, domine.....)
Te pregam donc, Senhor:
qu'aquel Ssnt Esperit santifique aquestes presents;
que vengan lo Còrs e lo Sang de Nòstre Senhor Jèsus Crist:
per celabrar aquel grand mistèri
qu'El nos laissèt coma pace eternal.

(Ipse enim, cum hora.....)
Quand venguèt l' ora que lo deviás glorificar, Paire Sant,
coma avia aimat los sieus qu' èran dins lo monde
los aimèt dusc'a la fin.
Del temps que sopavan
prenguèt lo pan,
lo benesiguèt,
lo rompèt
e, lo donant a sos disciples,
diguèt:

— PRENÈTZ E MANJATZ-NE TOTES:
AICÒ ES MON CÒRS
LIURAT PER VOSAUTRES?

(Simili modo.....)
Parièrament, prenguèt lo calici
emplit del fruch de la vinha,
te regracièt
e, lo balhant a sos disciples,
diguèt:

— PRENÈTZ E BEVÈTZ-NE TOTES:
AICÒ ES LO CALICI DE MON SANG,
LO SANG DE L'ETÈRNA E NOVÈLA ALIANCA
QUE PER VOSAUTRES E PER LOS ÒMES
SERÀ ESCAMPAT EN REMESSIÒ DELS PECATS.

FARETZ AQUÒ EN MEMÒRIA DE IEU.

(Mysterium fidei.....)

+ Lo mistèri de la fe!

= Proclamam ta mòrt, Senhor Jèsus!
Festejam ta resurrecccion!
Esperam que vengas dins la glòria!

+ Aico es lo mistèri de la fe!

Cada cop que manjam aqueste pan,
cada còp que bevèm aqueste vin,
proclamem ta mòrt, Senhor!
Esperam que vengas dins la glòria!

+ Proclamem lo mistèri de la fe!

= Salvaire del monde, salva-nos!

Es tu que nos as desliurats!

Proclaman ta crotz

Cantam ta resurrecccion!

(Unde et nos, domine.....)

D'aqui ven, Senhor, que nosautres,
en celabrant ara la memòria de nòstra redempcion,
remembran la passion del Crist
e sa davalada al monde dels mòrts,
proclamen sa resurrecccion
e son ascension a ta drecha,
e dins l'espèra de sa venguda gloriosa
t'oferissèm son Còrs e son Sang,
lo sacrifici que t'agrada
e que salva lo monde entièr.

(Rèspice, Dòmine, in Hòstiam....)

Clina-te, Senhor, sus la victima
qu'as Tu preparada per ta Glèisa.
A totes los que van prendre lo part
d'aqueste pan e d'aqueste calici,
concedis que, ligats en un sol còrs per lo Sant Esperit,
vengan, dins lo Crist, una ofrenda viventa a la lausenza de ta glòria.

(Nunc ergo, Dòmine.....)

Ara, Segnour, recòrda-te totes los òmes:
per eles t'oferissèm aqueste sacrifici:
per ton servidor N.... nòstre Papa,
N.... nòstre evesque
e totes los evesques
per los preïres e los diaques,
los fidèls que presentan l'ofrenda,
los que son aici assemblats,
lo pòble crestian
e totes los òmes que te cercan d'un còr sincer.

(Memento étiam.....)

Remembra-te tanben:
los que son partits
dins la patz de ton Crist
e totes los defunts
dels quals tu sol coneisses la fe.

(Nobis ómnibus, filiis.....)

A nosautres totes, tos filhs,
balha, Paire de bontat,
d'aténher l'eretatge del cèl
en companha
de la benurosa Verge Maria, Maire de Dieu,
dels apòstols e dels sants,

dins ton reialme,
ont poirem ambe la creacion entièra,
deliurada de la corrupcion del pecat e de la mòrt
te glorificar per Jésus Crist, Nòstre Senhor;
per El, largas sus l'univèrs l'abonde de tos bens.

(Pèr Ipsum, et cum ipso.....)

Per El, e ambe El, e en El,
a Tu, Dieu, lo Paire omnipotent,
dins l'unitat del Sant Esperit,
onor e glòria,
ara e per l'eternitat.

AMEN.

LA COMUNION

PREGARIA DEL SENHOR

1 Coma lo tenèm del Salvador
e segon son ensenhamant
aici qu'ausam dire:

2 Units dins lo Sant Esperit,
podèm dira ambe fisança
la pregària que tenèm del Senhor:

PAIRE NÒSTRE QUE SIÈS DINS LO CÈL,
QUE TON NOM SE SANTIFIQUE
QUE TON RENHE NOS AVENGA,
QUE TA VOLONTAT SE FAGA
SUS LA TÈRRA
COMA DINS LO CEL.

DONA-NOS UÈI NÒSTRE PAN DE CADA JORN.
PERDONA-NOS NÒSTRE DEUTES
COMA NOSAUTRES PERDONAM
A NÒSTRES DEBITORS
E FAI QUE TOMBEN PAS DINS LA TEMPTACION
MAS DELIURA-NOS DEL MAL

+ Deliura-nos de tot mal, Senhor,
e dona la patz al temps que sèm;
qu'ambe l'ajuda de ta misericòrdia
siem totjorn liurés del pecat
e rassegurats davant las espròvas de la vida,
dins l'espèr del bonur promés
e de la venguda de nòstre Salvador, Jèsus Crist.

1 = Car son tieus: lo Renhe,
lo Poder e la Glòria,
ara e per l'eternitat.

2 = A Tu, lo Renhe,
A Tu, lo Poder e la Glòria,
Eternalament!

+ Que la patz del enhor
sià totjorn ambe vosautres.

= E ambe vòstre esperit.

+ Que lo Còrs e lo Sang
de nòstra Senhor Jèsus Crist,
aici mesclats,
nos donen la vida eternala.

= Anhèl de Dieu que lèvas lo pecat del monde
pietat per nosautres! (un còp o mai.)

= Anhèl de Dieu que lèvas lo pecat del monde,
dona-nos la patz!

Senhor Jèsus Crist, Filh del Dieu vivent,
segon lo voler del Paire
e dins una obra comuna ambe lo Sant Esperit,
as balhat, per ta mòrt, la vida al monde.
Que ton Còrs e ton Sang me deliuren
de mas iniquitats e de tot mal.
Fai que m'estaque tostems a tos comandaments
e permetes pas que jamai me dessepare de Tu.

o + Senhor Jèsus Crist,
que la comunio a ton Còrs e a ton Sang
vire pas a me far jutjar o condamnar.
Que sià puslèu dins ton amor,
remèdi e proteccio
per mon còrs e mon esperit.

+ Uroses, los convidats a la taula del Senhor!

+ Aici l'Anhèl de Dieu,
aici lo que lèva lo pecat del monde.

= + Senhor, soi pas digne
que vengués dins ma demòra,
mas diga solament una paraula
e mon anma serà garida.

+ Que lo Còrs del Crist me garde per la vida eternala.

+ Que lo Sang del Crist me garde per la vida eternala.

+ Lo Còrs del Crist.

= Amèn.

+ Lo Sang del Crist.

= Amèn.

(Tanlèu que lo celabrant prènd lo Còrs del Crist se pòt començar lo cant de comunio. La comunio acabada, aprèp un temps de silenci per l'accion de gràcias, se pòt cantar un salme o un cantic de lausensa.)

FINITA DE LA MESSA

ANÓNCIAS PARROQUIALAS.....

BENEDICCION:

+ Lo Senhor siá ambe vosautres.

= E ambe vòstre esperit.

+ Que Dieu tot-poderós vos benesiga:
Lo Paire, lo Filh e lo Sant Esperit.

= Amen

+ Fraires, a Dieu siatz!

= Glòria a Dieu!

CANT DE SORTIDA:.....

PREGARIA UNIVERSALA

(Se pòt lengir únicament la primièra e la darrièra frasa de cada intencion, o tanben qualqu'una de las autres intencions.)

INTRODUCCION DEL CELEBRANT:

Fraires, per la gràcia del batisme fasèm pas qu'un ambe lo filh de Dieu e portam coma El lo pensaments de totes los òmes; que nòstra pregària diga los espèrs e las misèrias de monde.

TORNADA:

1 - Paire del cèl, escota-nos!

2 - Larga-nos ta gràcia, Senhor, te'n pregam!

3 - Paire, te pregam al nom de Jèsus-Crist!

4 - Ajuda-nos, Senhor, sens tu podèm pas res!

INTENCIONS:

I Per la Santa Glèisa Catolica

Lo Papa, los evesques, los preires e tot lo pòble
crestian que sian totjorn mai fidèls.

Preguem lo Senhor.

II Per los que son cargats de governar los pòblos

Per los païses ablasigats per la guèrra;
Per nòstre pais, nòstra vila, nòstres vilatges e totes los
qu'i demòran;
Per que sián de bons obrièrs de la justicia e de la patz.
Preguem lo Senhor.

III Per los que son macats dins son còrs e dins son ama e A que plegan de la dolor e de la pena:

(Los malauts, los presonièrs, los exilhats, los qu'an pas de travalh, los qu'an pas d'ostal, los qu'an pas de
qué manjar, los qu'an pas de qué se vestir...)

Los que son tocats per: los accidents, las inondacion
los tèrratremol, la peiregada, las persecucions, l'òdi
dels òmes, la guèrra.....

Los vielhs que degun i pensa, los òmes rosigats per lo
desesper....)

Per que l'amor de lors fraires lor pòrte solaç e coratge.
Preguen lo Senhor.

III Per lo trabalh oe la tèrra: lo laurar, lo semenar, las
B vendémias....

Per que Dieu benesisca los òmes qu'an trimat e que
totes recapten ço qu'an semenat.
Preguem lo Senhor.

IV Per nosautres que sèm aici:

Per nòstra parròquia, per nòstra(s) familia(s), per nòstres morts, Per que Dieu nos mantenga dins son
amor e nos recapte dins son reialme.
Preguem lo Senhor.

CONCLUSION: Senhor tot-poderós,
sabes ben ço que nos fa besonh,
dona a nòstres fraires ço que t'avèm demandat
Per Jèsus Crist; nòstre Senhor.

PREGARIA UNIVERSALA (Seguida)

Per nòstres jovents que
Dieu i faga la gracià de creisser
dins la fe e de cercar totjorn
o bèl, lo ben e lo verai.

Preguem lo Senhor.

PREGUIERO UNIVERSALO (Seguido)

Pèr nòsti jouvènt que Diéu
ié fague la gràci de creisse
dins la fe e de cerca toujour
lo bèu, lo bèn e lo verai.

Preguen lou Segnour.

PREFACIAS

PREFACIA DE L'AVENT

..... Per lo Crist, nostre Senhor.

La crida de totes los profètas l'avián anonciat,
La Verge Maria lo portèt ambe un amor que passa tota paraula,
Joan proclamèt qu'arribava
e tanlèu aqui lo faguèt veire.
Es el que nos balha de celabrar per avança dins la jòia
lo mistèri de sa nativitat.
Atal nos trobarà velhant dins la pregàrià
e lo lausant ambe estrambòrd.

Aqui perqué ambe los angles e totes los sants proclaiman...

PREFACIA DE NADAL

Pel mistèri del Verbe incarnat

una resplendor novèla de ta glòria a trebusit
als uèlhs de nòstre esperit.
E ara que consissèm Dieu que se fa veire,
serem entrainats per El a l'amor de ço que se vei pas.

Aqui perqué ambe los angèls e los sants proclaman.....

PREFACIA DE CAREMA

..... Per lo Crist, nòstre Senhor.

A tos fidèls balhas cada an
d'esperar los sacraments de Pascas
dins la jòia d'un cor purificat.
Atal, portats ambe mai de vam
a l'ofici de la pregària
e las òbras de caritat,
fai que vengam plenament los filhs
en participant als mistèris que los an fan renaisse.

Aqui perqué ambe los angèls e los sants proclaman...

PREFACIA DE PASCAS

Vertadièrament es digne e juste
que totjorn, Senhor, lo monde fagan ressonir ta glòria
e, mai que mai, aquesta nuèch (aqueste jorn - aquesta passada)
que lo Crist, nòstra Pasca, es estat immolat.
Es El l'Anhèl vertadier
qu'a levat lo pecat del monde:
per sa mort a avalit nòstra mort,
per sa resurrecció nos a tornat la vida.

Aqui perqué lo pòble dels batejats,
trelissent de la jòia pascala,
escammen lor estrambòrd per tota la tèrra,
mentre que los angèls dins lo cèl
catan ta glòria e tostems fan ressonir...;

PREFACIA DE PENDECOSTA

Per acabar lo mistèri de Pascas
as largat, uei, lo Sant Esperit
suls òmes que t'es afilbats
en los ligant al sòrt de ton Filh unique.
A la naissença de la Glèisa, aqueste Sant Esperit
donèt a totes los pòbles de conéisser Dieu
e uniguèt las lengas desparièras
per proclamar una pariera fe.

Aqui perqué ara qu'an subrabondat las jòia pascals tot lo monde tresfolis dins l'univèrs,
del temps que l'armada celestiala dels angèls
fa ressonir lo cant de ta glòria.....

PREFACIA DE L'EUCARISTIA

..... Per lo Crist, nòstre Senhor.

El, preire eternal e vertadièr,
quand instaurèt lo sacrifici perpetual,
a tu s'ofriguèt lo primièr
coma victima per nòstre salut
e nos comandèt en memòria d'el de contunhar l'ofrenda
Sa carn, per nosautres immolada,
nos refortis quand la prenèm
e son sang escampat per nosautres,
nos neteje quand lo bevèm.

Aqui perqué ambe los angèls e los sants proclaman....

PREFACIA DELS DIMENGES

..... Per lo Crist, nòstre Senhor.

Dins son mistèri pascal a fach uno òbra subrebèla:
tirats del pecat e del jo de la mòrt,
nos a convidats a sa pròpria glòria.
D'aquí ven que sèm nommats:
raça causida,
sacerdòci reial,
nacion santa,
pòble aquesit
e que podèm anonciar pertot tas òbra poderoses,
a tu que nos as apelats
de las tenèbras al bèl esclaire de ta lutz.
Aqui perqué ambe los angèls e los sants proclaman....

PREFACIA COMUNA

..... Per lo Crist, nòstre Senhor.

En El t'a agradat de restaurar totes causes
e a totes nos as fach participar a la plena riquesa de sa vida.
Coma èra vertadièrament Dieu, se volguèt voidar de tota glòria
e per lo sang de la crotz a portat la patz a l'univèrs.
D'aquí ven que auçat a l'endessus de tot baia lo salut als totes los òmes.

Aqui perqué ambe los angèls e los sants proclaman....

PREFACIA DE LA SANTA VERGE

Te volèm lausar, benesir e glorificar
uèi que festejam:

(L'Anonciacion,
la Visitacion,
l'Assompcion,
la Naissença,
la Presentacion,
la Concepcion Immaculada,
las Dolors
de la Benuosa Verge Maria.
Ela concebèt ton Filh unique

per l'òbra del Sant Esperit
e, en conservant la flor de la virginitat,
faguèt rejar sul monde
la lutz eternala, Jèsus Crist, nòstre Senhor.

PREFACIA DELS APOSTOLS

Tu, Pastor eternal, abandonas pas ton tropèl,
mas, per los sants apòstols,
li conservas de contunh ta protecccion.
Atal serà governat per aqueles pastors
qu'as botats a son cap
per contunhar l'obra de ton Filh.

Per El, ambe los angèls e los sants cantam ta glòria
e tostems fasèm ressonir.....

PREFACIA DELS MORTS

.....Per lo Crist, nòstre Senhor.

En El a trelusit per nosautres
l'esperança de la resurrecció benorosa:
Atal, se nos entristes de saber que cal morir,
nos consola la promessa de la futura immortalitat.
Per tos fidèls Senhor,
la vida es pas levada
mes solament tremudada
e, quand perdèm nòstra ostal de la tèrra
nos aparelhas una demòra eternala dins lo cèl.

Aqui perqué ambe los angèls e los sants
proclaman ta glòria.....

MESSA DINS LO TEMPS DE L'AVENT

ANTIFÒNA D'INTRADA (Zach. 14; 5,7)

Aic! que lo Senhor vendrà
e totes los sants amb El;
e i'aurà, aquel jorn, una granda lutz.

ORASON D'INTRADA

Senhor, tu que vòls far counéisser ton salut als recantons
los mai luènhs de la tèrra,
te pregam:
fai qu'esperem dins la jòia
la glòria de la nativitat de Jèsus
qu'ambe tu viu e renha, dins l'unitat del Sant Esperit,
Dieu, ara, e per l'eternitat.

LECTURA: EPISTÒLA (Isaias 35, 1-10)

Que se regaudiscan desèrt e terra secarosa,
que s'alègre lo campèstre e que florisca,
qu'en abonde i espelican los liris,
que s'alègre e que cride de contentament.

La glòria del Liban li es donada,
l'esplendor del Carmèl e del Saron.
Veiran, eles, la glòria del Senhor,
l'esplendor de nòstre Dieu.

Refortissètz las mans que flaquisson,
assolidatz los genolhs que plègan.
Digatz als esparurits:
— Aut! ajetz pas paur! Aici vòstre Dieu!
— La venjança arriva, lo pagament de Dieu!
— Es El que ven e vos salvarà!

Alara los uèlhs dels avugles se desclucaran
e s'obriran las aurelhas dels sords.
Alara lo ranqueja sautará coma un cèrvi
e la lenga del mat cridaré de joia.

L'aiga gisclarà dins lo desèrt
e los riuses rejaran dins lo campèstre.
La terra secarosa serà asaigada
e lo pais assadat plen de fonts.

Las tutes ont jasián los chacals
se vestiran de canaveras e de joncs.
Aqui i aurà un camin
e lo diran — Lo Camin Sant.

MESSA DINS LO TEMPS DE L'AVENT (Seguida)

L'òme de còr trebol i passarà pas,
serà per mon pòble quand i deurà passar.
Los dessenats i lendaran pas.

Aqui i aurà pas de leon,
la mala-bèstia i passaré pas,
Aqui la trobaran pas.

Los deliurats i caminaran:
car tornaran los redemits del Senhor;
vendran dins Sion a grands crits,
una joia sen fin elusirà lor fàcia.

Gauje joia vendran,
dolor e gemècs fugiran.

Atal parla lo Senhor tot-poderós.

SALME

(84,9ab-10,11-12,13-14
R/. Is 35, 4d)

Tornada: Aici nòstre Dieu que nos ven salvar.

1 Ausirai çò que ditz lo Senhor Dieu:
parla de patz a son pòble,
son salut es per sos benesits,
per que sa glòria abite sus nòstra tèrra.

2 Misericòrdia e vertat s'encontraran,
justicia e patz s'abraçaran;
de la tèrra espelira la vertat
e del cèl se clinarà la justicia.

3 Dieu donarà tot ço de bon
e nòstra tèrra donarà son fruch;
a son endavant correrà la justicia
e la patz seguirà sas piadas.

ALLELUIA

Alleloia! Alleloia!
Aici que lo Senhor vendrà per salvar son pòble.
Uroses los que li poiràn córrer a l'endavant.
Alleloia!

MESSA DINS LO TEMPS DE L'AVENT (Seguida)

EVANGÈLI

Lectura del Sant Evangèli segon Sant Marc 1, 1-8

Començament de l'Evangèli de Jèsus Crist, Filh de Dieu.

Se tròba escrich dins lo libre del profèta Isaias:

— Aici que te mandi a l'endavant lo que te deu anonciar
per que te prepare lo camin.

Una votz crida dins lo desèrt:

— Preparatz lo camin del Senhor.

aplanatz sos dralhòls.

Atal donc Joan venguèt dins lo desèrt;
batejava e presicava un batisme de penitència
per la remission dels pecats.

Tot lo pais de Judéa e tot Jerusalèm
l'anavan trobar e se fasian batejar per el
dins l'aiga de Jordan
en confessant lors pecats.

Joan éra vestit de borra de camèl
amb una cenchá de cuèr a l'entorn dels rens;
se noirissié de sautaréls e de mèl salvatge.

Disia quand presicava:

— Un de mai fòrt que ieu me ven aprèp
e soi pas digne de me clinar
per li desligar los correjons de sas caussaduras.

Iéu, vos ai batejats dins l'aiga,
mai, El, vos batejarà dins lo Sant Esperit

ORASON SUS LAS OFRENDAS

Senhor, te pregam:
que t'agràden las pregàrias e las ofrendas
que te presentam amb umilitat

Los meritis, aici, nos pòdon pas servir de res,
nos fisam solament a ta bona gràcia.
Per Jèsus Crist, Nòstre Senhor.

ANTIFONA DE COMUNION

Lo jutge drechurièr donarà la carona de justicia
a aqueles que se fan fèsta de sa venguda.

ORASON APRÈS LA COMUNION

Ressesiats de la noiritua esperituala,
te suplicam, Senhor:
avèm pres nòstra part d'aquestes misteris;
ensenha-nos a emplagar coma cal los bens de la tèrra
e, per eles, de nos estacar als bens del cèl.
Per Jèsus Crist, Nòstre Senhor.

MESSA DINS LO TEMPS DE NADAL

ANTIFONA D'INTRADA

Joan 1, 1

Al començament e avant los sègles
lo Vèrbe èra Dieu,
El qu'a plan volgut náisser
coma Salvador del monde.

ORASON D'INTRADA

Senhor, per la nativitat de ton filh unic,
as amirablament entamena
la redempcion de ton pòble;
assegura atal, te'e pregam,
la fe de ta familha
per qu'arribe, ambe ton govèrn
a la glòria promesa
Per Jèsus Crist, ton Filh, Nòstre Senhor,
que viu e renha ambe tu e lo Sant Esperit,
Dieu, aro e per l' etèrnitat.

Pels Reis:

Senhor, per ton Filh as fach se levar
lo lum de ton etèrnitat
sus totes las nacions;
baiba a ton pòble de reconéisser
l'esclaire de son redemptor,
per qu'arribe, ambe son ajuda,
a l'etèrna clartat
Per Jèsus Crist, ton filh, Nòstre Senhor,
que viu e renha ambe tu e lo Sant Esperit
Dieu, aro e per l'etèrnitat.

LECTURA: EPISTÒLA

Letra de Sant Paul, apòstol, a Titus: 3, 4-7

Amic, an aparegut la bono gràcia,
e l'amor de Dieu nòstre Salvador
nos a salvats,
non pas per las òbras de justicia qu'auriam fachas
mas per sa misericòrdia
Per l'aiga del batisme nos a fach renàisser
e nos a renavelats dins l'Esperit Sant
qu'en abonde Dieu a escampat sus nosautres
per Jèsus Crist, nòstre Salvador.
Atal, justificats per sa gràcia,
sèm eiretièrs de la vida eternala qu'esperam.

MESSA DINS LO TEMPS DE NADAL (Seguida)

SALME
(97. 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6, R / 9c)

Tornada: D'un cap a l'autre de la tèrra
tot òme veirà lo salut de nòstre Dieu.

1 Cantatz al Senhor un cantic novèl
per las meravilbas qu'a fachas.
La farça santa de son braç e sa man drecha
li an donat la victòria.

2 Lo Senhor a fach conèisser son salut,
als uèlhs de las nacions revelat sa justicia.
S'es sovengut de sa fidelitat e de sa bontat
per l'ostal d'Israèl.

3 Totes los tèrmes de la tèrra
an vist lo salut de nòstre Diéu
Fasètz fèsta al Senhor tota la tèrra,
cridatz de joia, regaudissètz-vos a cantatz.

4 Cantatz al Senhor sus la citara,
sus la citara ambe los cants dels salmes.
Al resson de las trompas e dels còrns
festejatz davant lo Senhor Rèi,

ALLELUIA

Alleloia! Alleloia!
Fòrça còps e de mantuns biais
Dieu parlèt, antan, a nòstres paires;
en aquestes darrières jorns
nos a parlat per son Filh.

Alleloia!

EVANGÈLI

Lectura del Sant Evangèli segon Sant Luc: 2, 15-20

Quand los angèls los aguèron laissats,
los pastors se disián entre elos:

— Anem a Beteleèm per veire çò que s'es passat
e que lo Senhor nos a fach saber.
Se preieseron d'i anar
e trobèron Maria e Josèp e l'Enfanton
colcat dins la grépia.

MESSA DINS LO TEMPS DE NADAL (Seguida)

Quand aguèron vist, faguèron saber
çò que lor èra estat dich d'aquel drollet
e totes aqueles que los aussisián
èran en admiracion
de çò que lor disián los pastors
Maria recaptava totes aquelas causes
e las remenava dins son còr.
Los pastors se'n tornèron en gloufificant
a lausànt Dieu
per tot çò qu'avián ausit e vist:
tot èra plan coma lor èra estat anonciat.

ORASON SUS LAS OFRENDAS

Agrada, Senhor, nòstres presents
que fasèm servir per un escambi admirable
fai qu'en t'ofrissent çò que nos as donat
meritem de te recebre,
Per Jèsus Crist, Nostre Senhor.

ANTIFÒNA DE COMUNION

Dieu a tant amat lo monde
que li a donat son Filh unic
per que tot òme que crèi en el perisca pas
mas aja la vida eternala.

ORASON APRÈS LA COMUNION

Senhor, t'affairas ambe nosautres
quand prenèm part a ton sacrament;
fai que sa vertut complisca son òbra dins nòstres cors
per que lo don que nou fas nos apàrie ambe tu.
Que vives e renhas ara e per l'etèrmitat.

MESSA DINS LO TEMPS DE CAREMA

ANTIFÒNA D'INTRADA

Salme 68: 17

Escota-nos, Senhor:
ta gracià es un grand ben.
Clina-te sus nosautres
segon l'abonde de ta misericòrdia.

ORASON D'INTRADA

Celabram coma cada annada,
lo sant temps de carema;

balha-nos, Dieu poderos,
de comprendre melhor lo mistèri del Crist
e de ne recebré bon profiech
amb una vida mai fidèla.
Per Jèsus Crist, Nòstre Senhor,
que viu e renha, dins l'unitat del Sant Esperit,
Dieu, ara e per l' eternitat.

LECTURA: EPISTÒLA
Lectura del Profeta Esequièl, 18: 21-28

Atal parla lo Senhor Dieu:
Se lo pecador vira l'esquina a totes ses pecats,
se garda totes mos comandaments,
e se fa ço qu'es juste e drech,
de segur viurà, morirà pas.
De totas las iniquitats qu'a comesas,
m'en sovendrai pas;
per amor de ço qu'a fach de juste viurà.

Cresètz que m'agrade de veire morir lo pecador?
-paraula del Senhor Dieu-
Cresètz pas que m'agrada pus-lèu
de lo veire cambiar de vida per que visca!

Mas se lo juste vira l'esquina a ço qu'es juste
e se comet l'iniquitat, valent à dire:
se fa totes las abominacions del pecador,
cresètz que viurà?

De tout ciò Juste qu'a fech
me'n sovendrai pas:
pr'amor del camin ont s'es enganat
e pr'amor del pecat qu'a comés,
per tot aquò morirà.

MESSA DINS LO TEMPS DE CAREMA (Seguida)

Amb aquò disètz:
Es pas drech lo camin del Senhor!
Escotatz donc Ostal d'Israèl:
— Es pas drech mon camin?
Son pas vostres camins, pus-lèu, que son pas dreches?
Se lo juste vira l'esquina a ço qu'es juste
e se comet l'iniquitat,
e se moris aquí dessus,
es per l'iniquitat qu'a comesa que morirà.
Mas se lo pecador vira l'esquina
a l'impietat qu'a comesa
e se fa ço qu'es juste e drech,
segur, aquel viurà!
A comprès e a virat l'esquina
a totes las impietats qu'avié comesas.
De segur viurà, morirà pas.

Paraula del Senhor tot-poderós!

SALME
(129, 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8 R/7)

Tornada: Lo Senhor es la font de gracià,
l'abondosa font de redempcion.

1 Del fons de ma misèria te cridi, Senhor;
Senhor, ausis ma crida.
Para una aurelha atencioounada
a la votz de ma pregària.

2 Se tènes compte de las iniquitats,
Senhor, qual tendrà còp?
Mas ès, tu, la misericòrdia,
aqui perqué t'escotam.

3 Me fisi, ieu, a sa paraula;
espèri, ieu, dins lo Senhor.
Qu'Israél compte sul Senhor
mai que lo velbaire sus l'alba.

Lo Senhor es la font de gràcia,
l'abondosa font de redempcion.
Es el que redemirà Israël,
de totas sas iniquitats.

ANTIFÒNA AVANT L'EVANGÈLI

Aici vengut lo temps favorable!
Aici vengut lo temps del salut!

MESSA DINS LO TEMPS DE CAREMA

EVANGÈLI

Lectura del Sant Evangèli segon Sant Matieu 5. 43-48

D'aquel temps Jèsus diguèt a sos disciples:

— Avètz ausit ciò qu'es estat dich:
Aimaràs ton prodan,
auras en oodi ton enemic.
Mas ieu vos disi:
Aimatz vòstres enemies
e pregatz per los que vos persecútan
Seretz atal filhs de vòstre paire
qu'es al cèl,
el que fa levar la solelh suls bons
e suls marrits
e fa plòure suls justes
e suls injustes
S'aimatz los que vos àiman,
quala paga n'auretz?
O fan pas tanben los publicans?
E se saludatz solament vòstres fraires,
que fasètz de mai?
O fan pas tanben los pagans?
E donc devètz èsser perfieches
coma vòstre paire del cèl es perfiech.

ORASON SUS LAS OFRENDAS

Te pregam, Senhor:
qu'aquesta ofrena neteje nòstres pecats
e santifique lo cèr e l'esperit de los fidèls
per los preparar a celabrar las fèstas de Pascas.
Per Jèsus Crist, Nòstre Senhor.

ANTIFÒNA DE COMUNION

O Dieu, purifica-me lo còr
e renovèla en ieu una voluntat fòrta.

ORASON APRÈS LA COMUNION

Senhor te pregam:
ara que tenèm ias premissas del salut etèrmal,
fai que nos i encaminem coma cal
per i poder arribar.
Per Jèsus Crist, Nòstre Senhor.

MESSA DINS LO TEMPS DE PASCAS

ANTIFÒNA D'INTRADA

Apoc; 19: 6,7

Alagrem-nos, fagam fèsta
e donem glòria al Senhor:
es rèi, ara,
lo Senhor nòstre Dieu l'omnipotent.
Alleluia!

ORASON D'INTRADA

Senhor, que totjorn s'alegre ton pòble,
ara qu'a retrobat la jovença de son anma;
en l'adoptant li as tornat la glòria de filh
e uèi se'n regaudis.
Dins l'esperança segura de te regraciart,
fai qu'atende lo jorn de la resurrecion.
Per Jèsus Crist, ton Filh, nòstre Senhor,
qu'ambe tu viu e renha, dins l'unitat del Sant Esperit,
ara, e per l'eternitat.

LECTURA: EPISTÒLA

Lectura dels Actes dels Apostols, 13; 26-33

D'aquel temps, Paul qu' èra vengut a Antiòquia de Pisidia disia a la sinagòga:
— Fraires, filhs de la raça d'Abraàm,
e los d'aici que orenhètz Dieu,
es a nosautres
qu'aquesta paraula de salut
foguet mandada.
Los que demoràvan a Jerusalèm
e lors cap-mèstres an desconegut Jèsus
e las paraulas dels profètes
que cada dissabte se legisson,
e las an complidas en lo condamnant.
Sens li trobar res que se meritesse la mòrt,

demandèron a Pilat de lo suprimir.
Quand aguèron acabat
tot ço qu' èra esrich sus el,
lo davalèron de la crotz
e lo botèron-al tombèl.
Mas Dieu lo ressuscitèt lo jorn tresen.
e lo vejèron fòrçà jorns
los qu' èran montats amb el de la Galilea a Jerusalèm;
aqueles son ara,sos testimònies davant lo pòble.
E nosautres vos anonciam
que la promessa facha a nòstres paires,
Dieu l'a complida per nosautres,
lors filhs
en ressuscitant Jèsus Crist, Nòstre Senhor.

MESSA DINS LO TEMPS DE PASCAS (Seguida)

SALME
2, 6-7, 8-9, 10-11, R/7

Tournada: Tu, ès mon filh,
uèi, t'ai engendrat.

1 Ieu, ai sacrat mon rei
sus Sion, ma montanya santa.
Publicarai lo decret del Senhor.
M'a dich: — Tu, es mon filh,
uèi, t'ai engendrat.

2 Demanda-me e te donarai las nacions per eiretage,
per patrimòni l'espandida de la terra.
Las trissaràs amb una lata de fèr,
las espotiràs coma un topin de terralhièr.

3 Ara donc, ò reis comprenètz,
convertissètz-vos, vosautres que governatz la terra.
Servissètz lo Senhor ambe crenta
e clinatz-vos a sos pès en tremolant.

ALLELUIA

Alleloia! Alleloia!
Jèsus Crist es lo testimòni fidèls,
lo primièr ressuscitat d'entre los mòrts.
Nos a aimats e, dins son sang,
nos a lavats de nòstres pecats. Alleloia!

EVANGÈLI
Lectura del Sant Evangèli segon Sant Luc 24: 35-48

D'aquel temps, los disciples contèron,
ço qu' èra arribat per camin
e cossi avián-reconeigut Jésus a la fraccion del pan
Parlavan encara
quand Aqueste se tenguèt al mièg d'eles
e lor diguèt:
— La Patz a vosautres!
Estabosits e espaurits, se figuravan de veire un esperit.
Lor diguèt:

— Perqué vos trebolatz
e perqué vos fasètz d'ideas atal?
Vesètz-me las mans e los pès:
soi plan ieu!
Palpatz e vesètz:
un esperit a pas de carn ni d'òsses
coma ieu n'ai!
Aquò dich,
lor faguèt veire ses mans e sos pès.

MESSA DINS LO TEMPS DE PASCAS (Seguida)

Mas coma cresíán pas encara,
totes esbalausits de contentament
lor diguèt:
— Avètz aici quicòm per manjar?
E li balhèron un talhon de peis grasilhat.
Lo prenguèt e davant eles se lo mangèt.
Puèi lor diguèt:
— Aici las paraulas que vos disiai
quand èri encara ambe vosautres:
Cal que siá complit
tot ço qu'es estat escrich de ieu
dins la Lèi de Moises,
dins los profètes e dins los salmes.
Alavetz
lor obriguèt l'esperit
per que comprenguèssen las Escrituras
e lor diguet:
— Atal èra escrich
que lo Crist sofriria
e ressuscitariá d'entre li mort lou jour tresen
e qu'en son nom
seria presicada la conversion
per la remission dels pecats
dins totas las nacions.

ORASON SUS LAS OFRENDAS

Senhor, te pregam:
fai que totjorn te regraciem
d'aqueles misteris pascals,
per que l'òbra duradissa
de nòstre restabliment
venga per nosautres
causa de jòia eternala
Per Jésus Crist, Nòstre Senhor.

ANTIFÒNA DE LA COMUNION

Lo Crist deviá sofrir e ressuscitar
d'entre los mòrts
e atal entrar dins sa glòria.

ORASON APRÈS LA COMUNION

Senhor, escota nòstras pregàrias:
per l'escambi sacrat de nòstra redempcion
que nos venga l'ajuda per la vida d'aqueste monde

e lo bonur eternal.
Per Jèsus Crist, Nòstre Senhor.

MESSA DEL TEMPS ORDINARI.

ANTIFÒNA D'INTRADA (S. 94: 6-7)

Venètz adora lo Senhor,
clinem-nos devant lo que nos a faches:
Es El nòstre Dieu.

ORASON D'INTRADA

Senhor tot-poderós, Dieu eternal,
ausam te donar lo nom de Paire:
fai créisser dins nòstre còr
lo sentiment sue sèm filhs d'adopcion
per que nos meritem
d'entrar dins l'eiretage promés
Per Jèsus Crist, ton Filh, Nòstre Senhor,
que viu e renha, ambe tu e lo Sant Esperit,
Dieu, ara e per l'etèrnitat.

LECTURA: EPISTÒLA Letra de Sant Paul, Apostol als Efesius: 4, 1-6

Fraires, vous supliqui,
ieu l'encadenat dins lo Senhor,
de menar una vida digna
de la vocacion, qu'avètz recebuda,
en tota umilitat e doçor, ambe paciència;
suportatz-vos entre vosautres
ambe caritat
Velbatz
a mantenir l'unitat de l'esperit
pel ligam de la patz.
I'a un sol cors
e i'a un sol esperit
coma tanben
i'a una sola esperança
que ven de la vocacion qu'avètz recebuda.
I'a un Senhor, una fe, un Batisme.
I a un Dieu e Paire de totes,
qu'es en dessus de totes,
entre totes, dins totes.
Es benesit ara e per l' etèrnitat, Amèn

CANT (Dan 3, 52-54, 58-59)

Es benesit, tu Senhor, Dieu de nòstres paires.
Digne de lausenja e de glòria per l' etèrnitat..

E benesit es ton nom gloriós e sant.
Digne de lausenja e de glòria per l' etèrnitat

Es beneai dins ton temple gloriós e sant.
Digne de lausenza e de glòria per l' etènitat.

MESSA DEL TEMPS ORDINARI. (Seguida)

4 Es benesit sus ton trône de rèi gloriós.
Digne de lausenza e de glòria per l' etènitat.

5 Angèls e sants del Senhor, benesissètz lo Senhor,
lausatz-lo e benesissetz-lo per l' etèrnitat.

6 Cèl, tèrra, mar e tot çò que s'i tròba, benesissètz lo Senhor, i
ausatz-lo e glorificatz-lo per l' etèrnitat.

ALLELUIA

Alleloia! Alleloia!
Tu, ès lo rèi de glòria, ò Crist!
Tu, ès lo Filh eternal del Paire!
Alleloia!

EVANGÈLI

Lectura del Sant Evangèli segon Sant Matieu 5: 1-12

D'aquel temps,
Jèsus, en vesent tot aquel monde,
escalèt la montanha,
s'assetèt
e los disciples s'avancèron d'el,
puèi, durbiguèt la boca
e los ensenhèt atal:

- Benuroses los paures en esperit:
tènon lo reialme del cèl.
- Benuroses los umils:
possediran la tèrra.
- Benuroses los que plóran:
seran consolats.
- Benuroses los afamats e assadats de justicia:
seran ressesiats.
- Benuroses los còrs pietadoses:
d'elles auràn pietat.
- Benuroses los cèrs netes: veiran Dieu.
- Benuroses los que òbran per la patz
los diran filhs de Dieu.
- Benuroses los qu'endúran persecucion per la justicia:
tenon lo reialme del cèl.
- Benuroses serètz quand vos faran escarni
e voe persecutaran.
- Quand diran falsament tot plen de mal contra vosautres

per l'encausa de ieu.

Trefolissètz e alegratz-vos: vòstra paga abondarà dins lo cèl.

MESSA DEL TEMPS ORDINARI (Seguida)

ORASON SUS LAS OFRENDAS

Te pregam, Senhor:
balha-nos de participar dignamen
a aquestes mistèris;
atal, cada còp que celebrem
lo memorial d'aquela victima,
se realisa l'òbra de nòstra redempcion.
Per Jèsus Crist, Nòstre Senhor.

ANTIFÒNA DE LA COMUNION

Salme 33: 9

Tastatz e vesètz cossi lo Senhor es bon,
urós l'òme que bòta en el son espèr.

ORASON APRÈS LA COMUNION

Senhor, fai rejar dins nòstres còrs
l'esperit de ta caritat;
un sol pan nos a ressasiats,
recapta-nos
dins un sol amor.
Per Jèsus Crist, Nòstre Senhor.

MESSA DE SANTA EUCARISTIA

ANTIFÒNA D'INTRADA

Salme 80: 17

Los a noirit de la flor del blat
e los a ressasiats ambe lo mèl del rocàs.

ORASON D'INTRADA

O Dieu que nos as laissat un sacramen admirabile
per memorial de ta passion, tepregam:
balha-nos de tant venerar los sants mistèris
de ton còrs e de ton sang
que gostem totjorn en nosautres
lo fruch de ta redempcion.
Per Jèsus Crist, ton Filh, Nòstre Senhor,
que viu e renha, ambe tu e lo Sant Esperit,
Dieu, ara e per l'etèrnitat.

LECTURA: EPISTÒLA

Lectura de la letra de Sant Paul als Corintians 10: 16-17

Lo calici d'accion de gràcias que bensissèm,

Es pas comunion al sang del Crist?
e lo pan que rompèm,
Es pas participacion al còrs del Senhor?
Coma i a qu'un pan, sèm qu'un còrs
nosautres que sèm nombroses
e qu'avèm totes part a un sol pan.

SAUME
23, 1-3a, 3b-4,5, 6, (R/ 1)

Tornada: Lo Senhor es mon pastor, res me serà de manca.

1 Lo Senhor es mon pastor,
res me serà de manca.
Dins de pasquièrs erbut
me fa pasturar.

2 Pròche de las aigas pausadisses
me mena e me reviscola.
M'adralha per de bons camins
per l'amor de son nom.

3 Se passi per una coma escura
cap de mal me fa pas páur:
te sabi amb iéu
e ton baston me rassegura.

Davant ieu botes la taula
a la vista de mos enemics. d'oli me perfumas lo cap.
d'oli me perfumas lo cap,
ma copa subrabonda.

MESSA DE SANTA EUCARISTIA (Seguida)

Bonur e gracià me seguisson
cada jorn de ma vida.
Ma demòra es l'ostal del Senhor
per tota la durada dels jorns.

ALLELUIA

Alleloia! Alleloia!
Ieu soi lo pan vivent davalat del cèl
paraula del Senhor.
Lo que manja d'aquel pan
viurà per l'eternitat.
Alleloia!

EVANGÈLI
Lectura del Sant Evangèli segon Sant Jan 6: 51-59

D'aquel temps Jèsus diguèt als Josieus:
— Ieu, soi lo pan vivent davalat del cèl.
Se quauqu' un manja d'aquel pan viurà per l'eternitat
e lo pan que donarai
es ma carn per la vida del monde.
Adonc los Josieus disputavan entre eles, disian:
— Cossi pòt aquel nos donar sa carn per la manjar?

Jèsus lor diguèt:
En tota vertat, o vos disi:
se manjatz pas la carn del Filh de l'òme
e se bevètz pas son sang
avètz pas la vida en vosautres.
Lo que manja ma carn e bau mon sang a la vida eternala
e ieu lo ressuscitarai lo darrièr jour:
ma carn es un manjar vertadièr
e mon sang un beure vertadièr.
Lo que manja ma carn e beu mon sang
en ieu demòra e ieu en el.
Coma lo Paire qu'es la vida m'a mandat e me fa viure,
atal farai viure lo que me manja
Aqueste es lo pan davala del cèl.
Es pas coma lo que mangèron vostres paires e que praguò moriguèron
Lo que manja aquel pan viurà per l'eternitat.

ORASON SUS LAS OFRENDAS

Senhor, te pregam:
dona a ta glèisa l'unitat e la patz
que son misticament designadas
dins los presents que t'ofrissèm
Per Jèsus Crist, Nòstre Senhor.

MESSA DE SANTA EUCARISTIA (Seguida)

ANTIFÒNA DE COMUNION

Lo que manja ma carn e beu mon sang
en ieu demòra e ieu en el,
paraula del Senhor.

ORASON APRÈS LA COMUNION

Senhor, fai qu'un jorn siám comolats
de ta joia eternala:
nos es anonciada quand recebèm ara
ton còrs e ton sang precioses,
tu que vives e renhas ambe lo Paire e lo Sant Esperit
Dieu, ara e per l'eternitat.

MESSA DE L'ESPERIT SANT

(Messa de Pentacosta.)

ANTIFÒNA D'INTRADA

Rom. 5: 5

L'Esperit del Senhor comola l'univèrs,
el qu'o manten tot dins l'unitat
coneis tota paraula. Alleloia!

o:

L'amor de Dieu es espandit dins nòstres còrs

per l'Esperit Sant que nos es estat donat.

ORASON D'INTRADA

Dieu, (que per lo mistèri d'aquesta fèsta)
santificas tota ta Glèisa
dins los pòbles e las nacions,
larga sul monde entièr
los dons del Sant Esperit;
e la gràcia de la predicacion de l'Evangèli,
òbra de ton amor,
escampa-la, ara coma al començament,
dins lo còr dels crescents.
Per Jèsus Crist, ton Filh, Nòstre Senhor,
que viu e renha ambe tu e lo Sant Esperit,
Diéu, ara e per l'eternitat.

PRIMIERA LECTURA

Lectura dels Actes dels Apostols 2: 1-11

Quand arribét lo jorn de Pentacosta
èran totes ensemble, al meteis endrech.
Tot d'un cop venguèt del cèl un bronziment,
coma lo d'una ventada,
qu'emplenèt l'ostal ont èran essetats,
e lor aparequèron de lengas de fuòc
que se despartiguèron
e s'en pausèt una sus cadun.
Alavetz totes foguèron plens de l'Esperit Sant
e se botèron a parlar d'autras lengas
segon que l'Esperit lor donava de s'exprimir.
A Jerusalèm se trobavan alara, per una passada,
de Josieus, òmes devociooses,
venguts de totes las nacions que i a jol cèl.
Al bronziment que se faguèt,
aquel monde s'atropelèron
e èran totes estabosits
de los ausir parlar cadan dins sa lenga.
Totes trebolats e meravilhats disián:
— Son pas Galileus, totes aqueles que pàrlan?
Cossi se fa que cadun de nosautres
los ausissèm dins nostra lenga mairala?

MESSA DE L'ESPERIT SANT (Seguida)

(Partes, Mèdes, Elamites,
abitants de la Mesopotamia, de la Judèa,
de la Capadòcia, del Pont e de l'Asia,
de la Frigia, de la Pamfilia, de l'Egipte,
de las contrades de la Libia vesinas de Cirèna,
los que son venguts de Roma,
Josieus e proselits, Cretencs e Arabes,)
nosautres los ausissèm proclamar dins nòstras lengas
las meravelhas de Dieu.

SALME

103

Tornada: Manda ton Esperit, Senhor,

e renovelaras la facià de la tèrra!
1 Mon anma, benesis lo Senhor!
Senhor, mon Dieu, ès talament grand!
Que tes òbras son nombroses, Senhor!
La tèrra es plena de tes creaturas!

2 Lor lèvas l'alen, ne morisson
e tòrnan a lor polvera.
Mandes ton alen, son creats
e renòvas la fàcia de la tèrra.

3 Que la glòria del Senhor dure totjorn!
Que lo Senhor se regaudisca dins sas òbras
Cantarai lo Senhor, tota ma vida
lausarai mon Dieu lo temps que me demòra

SEGONDA LECTURA: EPISTÒLA Lectura de la primièra letra de Sant Paul als Corintians 12: 3-7

Fraires, sens l'Esperit
degun pòt pas dire:
— Jèsus es lo Senhor!
I a mai d'una gràcia, mas i a pas qu'un sol esperit.
I'a mai d'un ministéri, mas i a pas qu'un sol Senhor.
E i a mai d'un pretzfach, mas i a pas qu'un sol Dieu
qu'o fa tot en totes.
A cadun es donat de manifestar l'Esperit
segon l'utilitat de totes.
Nòstre còrs a força membres e fa pas qu'un,
e totes los membres del còrs, malgrat lor nombre,
fan pas qu un sol còrs;
atal n'es tanben del Crist.
Nosautres totes sèm estats batejets dins un sol Esperit
per formar pas qu'un sol còrs,
Josieus o Grècs, esclaus o òmes liures,
e totes avèm begut d'un sol Esperit.

MESSA DE L'ESPERIT SANT (Seguida)

Vèni, ò Sant Esperit,
e manda-nos dé ton cèl
un rebat de ta claror.

Vèni, à Paire dels paures
semenaire de presents,
esclareir de nòstre cùrs.

Consolator sabeiran,
e doç invitat de l'anma,
agradiu refrescador.

Tu, repaus dins lo travalh,
tu, frescor dins lo caumàs tu,
solaç per los que plóran.

Benurosa resplendor
davala al prigond del còr
d'aqueles que son fidèls.

CANT

Fòra ta divinitat
dins la nòstra umanitat,
non se tròba que pecat.

Neteja tot çò qu'es òrre,
asaga tot ço qu'es sec,
garis tot çò qu'es malaut

Assoplis çò qu'es trop dur,
encaloris ço qu'es ferg,
redreiça çò qu'es bistort.

Dona a totes los fidèls
qu'a tu se vènon fisar
l'abonde dels dons sacrats.

Dona a la vertut son pretz,
l'entrada dins lo salut
e lo bonur per totjorn.

Amen! Alleloia!

ALLELUIA

Alleloia! Alleloia!
Vèni, Esperit Sant!
Comola lo còrde los fidèls
e abranda-los del fuòc de ton amor.
Alleloia!

EVANGÈLI

Lectura del Sant Evangèli segon Sant Jan 20: 19-23

Lo ser d'aquel jorn (de Pascas)
lo primièr de la setmana,
las pòrtes de l'endrech ont se tenián los disciples
èran barradas per paür dels Josieus.
Jésus venguèt, se tenguèt al mièg d'eles
e lor diguèt: — La patz a vosautres!
Aquò dich lor faguèt veire las mans e lo costat.
Los disciples aguèron bèla jòia de veire lo Senhor.
Alavetz lor tornèt dire:
— La patz a vosautres!
Coma lo Paire m'a mandat, ieu tanben vos mandi.
Sus aquelas paraulas
lor bufèt dessus e lor diguèt:
— Recabètz l'Esperit Sant!
Als òmes que remetretz los pecats
lor seran remeses;
als òmes que lor retendretz,
lor seran retenguts.

MESSA DE L'ESPERIT SANT. (Seguida)

ORASON SUS LAS OFRENDA

Te pregam, Senhor,

que l'Esperit Sant,
segon la promessa de ton Filh,
nos faga melhor conéisser
lo mistèri d'aqueste sacrifici
e que, dins son amor,
nos alande lo còr a tota la vertat.
Per Jèsus Crist, Nòstre Senhor.

ANTIFÒNA DE COMUNION

Totes plens de l'Esperit Sant
proclamavan las meravelhas de Dieu.
Alleloia!

ORASON APRÈS LA COMUNION

Dieu, que largas sus ta Glèisa los bens del cèl
manten la gràcia qu'as donada:
que lo don de l'Esperit Sant
demòre totjorn plen de fòrça
que sa taula
nos vengacreis e profièch
per nòstre salut eternal.
Per Jèsus Crist, Nòstre Senhor.

MESSA DE LA SANTA VERGE MARIA

ANTIFÒNA D'INTRADA

Te saludam, ò Maire santa;
de tu es nascut lo Rèi
que govèrna lo cèl e la terra
ara e per l'eternitat.

ORASON D'INTRADA

Oblida, Senhor,
las fautas de los servidors:
coma te podèm pas agradar dins çò que fasèm,
salva-nos per la pregària de la Maire de ton Filh
Nòstre Senhor qu'ambe tu viu e renha
dins l'unitat del Sant Esperit,
Dieu, ara e per l' eternitat.

LECTURA: EPISTÒLA

Lectura de la letra de l'Apostol Sant Paul als Galates 4: 4-7

Fraires,
Quand lo temps foguèt complit
Dieu mandèt son Filh, nascut d'una femna
somés a la lèi,
per redemir los qu' èran someses a la Lèi
e nos far sos filhs d'adopcion.
Aici la pròva que sèm filhs:
Dieu a mandat dins nòstres còrs
l'Esperit de son Filh que
que crida: — Abba!, Paire.

E donc, ès pas pus esclau, mas filh,
e coma filh, ès tanben eiretièr gràcias a Dieu.

CANTIC DE LA VERGE MARIA.

Tornada: Per ieu, lo Poderós a fach miranda,
son nom es Sant.

Mon anma glorifica lo Senhor
e mon esperit trefolis en Dieu, mon Salvador:
a baissat los uèlhs sus sa paura serventa.

D'ara-en-là totes las generacions me diram benuosa:
per ieu lo Senhor a fach de bèlas causes,
son nom es Sant.

Sa misericòrdia s'espandis de paire en filh
sus aqueles que lo crénhon.
Fa veire la fòrça de son braç,
escampilha los auturoses.

Davala los grands de lor sèti
ennaira los paures.
Ressàsia de bens los afamats
e forobandis sense res los afortunats.

MESSA DE LA SANTA VERGE MARIA (seguida)

A pres en carga Israèl, son servidor,
s'es sovengut de sa misericòrdia,
coma aviá promés a nòstres paires,
a Abraàm e a sa raça per totjorn.

ALLELUIA

Alleloia! Alleloia!
Es urosa santa Verge Maria,
e plan digna d' èstre lausada,
que de tu a espelit lo solelh de justicia,
lo Crist, nòstre Dieu.
Alleloia!

EVANGÈLI
Lectura del Sant Evangèli segon
Sant Luc 11: 27-28

D'aquel temps, coma Jèsus parlava
una femna se botèt a cridar del mièg del pòble e diguèt
— Urós lo ventre que t'a portat
e las popas qu'as tetadas.
mas el diguèt:
— Uroses puslèu los qu'escótan la paraula de Dieu
e la gàrdan.

ORASON SUS LAS OFRENDAS:

Senhor, que nos ajude ton Filh unic devengut òme:
nascut de la Verge, a pas ofensat la flor de sa Maire

mas l'a consacrada;
en nos lavant los pecats
que te renda agradiva nòstra ofrenda.
pèr Jèsus-Crist, Nòstre Senhor.

ANTIFÒNA DE LA COMUNION

Uros lo ventre de la Verge Maria
que portèt lo filh del Paire eternal.

ORASON APRÈS LA COMUNION

Senhor, apara de ton grand poder
los que venes de reviscolar
per aqueste mistèri e,
ambe l'ajuda de la santa Verge Maria,
fai qu'arriben a l'eterna patria
per Jèsus Crist, Nòstre Senhor.

MESSA DELS SANTS APÒSTOLS E MARTIRS

ANTIFÒNA D'INTRADA

Los sants qu'an seguit las piadas del Senhor
an granda jòia dins lo cèle;
per aver escampat lor sang per amor del Crist
amb el fan fèsta sense fin.

ORASON D'INTRADA

- Pels apòstols -

Senhor, per tos sants apòstols nos as donat
d'aténher a la consissença de ton nom;
a la pregèria de N...(dels sants N... e N..)
fai que ta Glèisa totjorn s'acresca
de pobles novels e crescents
per Jèsus Crist, ton Filh, nòstre Senhor
que viu e renha ambe tu e lo Sant Esperit
Dieu, ara e per l' eternitat.

- Pels martirs -

Balha-nos Senhor, d'obtèner dins la jòia
ço que te demandam:
en aqueste anniversari ont fasèm memòria
de la passion de (dels) sant(s) martir(s) N.. (e N...)
dona-nos, coma el (eles) de tener còp dins la fe.
per Jèsus Crist, ton Filh, nòstre Sénher,
que viu e renha ambe tu e lo Sant Esperit,
Dieu, ara e per l' eternitat.

LECTURA: EPISTÒLA

Lectura del libre de la Sapiéncia 3: 1-ç

Las anmas dels justes son dins la man de Dieu
e cap de torment las tòca pas pus.

Als uèlhs dels dessensats pàssan per mòrts,
lor sortida d'aqueste monde sembla un malastre
e lor vialge luènch de nosautres una perdicion;
mas eles son dins la patz.
Se dins l' idèa del monde foguèron castigats,
eles, avian l'esperança segura de l'immortalitat.
Après una pena leugièra, seran abondosament provesits
per ço que Diéu los a meses a l'esprova
e los a trobats dignes d'el.
Los a passat al crusòl coma l'aur
e agradats coma una victima de sacrifici.
Lo jorn de sa visita trelusiran
e correran coma de belugas pel restolh.
Governaran las nacions e dominaran los pòbles,
e lo Senhor renharà sus eles per l' eternitat.
Los qu'en el méton lor fisança comprendran la vertat;
los fidèls demoran amb el dins l'amor:
car los qu'a elegits tràban en El gràcia e misericòrdi

MESSA DELS SANTS APOSTO E MARTIRE (Seguida)

SALME

125, 1-2ab, 2cd, 4-5, 6 R/5

Tornado: Qui semena en plorant, segarà en cantant

Quand lo Senhor faguèt tornar los captius de Sion,
èrem coma de somiares.
Sus nòstra cara alavetz floriguèt lo rire
e sus nòstra boca la cançon.

Alara disián an çò dels pagans:
— Per eles lo Senhor a fach miranda!
Per nosautres, lo Senhor a fach miranda!
èrem dins l'estrambòrd.

Fai tornar, Senhor, los captius
coma de rius dins lo desèrt.
Qui semena en plorant,
segarà en cantant.

Quand se'n anàvan, se'n anàvan en plorant:
portàvan la semença;
quand tornaran, tornaran en cantant:
portaran las garbas.

ALLELUIA

Alleloia! Allelolà!
Es tu, Dieu, que lausam,
tu que reconaissèm coma Senhor,
tu que canta l'armada gloriosa dels martirs!
Alleloia!

EVANGÈLI

Lectura del Sant Evangèli segon sant Joan 15, 18-21

D'aquel temps Jèsus diguèt a sos disciples:

se lo monde vos a en òdi,
vos cal saber que m'aguèt en òdi abans vosautres.
Foguèssetz del monde, lo monde aimaria çò sieu;
mas sètz pas del monde;
ieu vos ai causits del mièg del monde:
aqui perqué lo monde vos a en òdi.
Sovenètz-vos de la paraula que vos ai dicha:
lo servidor es pas mai que
Se m'an persecutat a ieu,
vosautres tanben vos persecutarán;
s'an gardat ma paraula,
gardaran la vòstra tanben.
mas tot aquò vos o faran per encausa de mon nom,
per çò que conèisson pas lo que m'a mandat.

MESSA DELS SANTS APOSTOLS E MARTIRS (Seguida)

ORASON SUS LAS OFRENDAS

- Pels Apòstols

Ara que cantam la glòria perdurable
del sant apòstol N... (dels sants apòstols N... e N..)
te pregam, Senhor,
agrada nòstra pregària
e fai-nos celebrar dignament aquestes sants mistèris
per Jèsus Crist, nòstre Senhor.

- Pels Martirs -

Agrada, Paire Sant,
las ofrendas que te presentam
en memòria del sant martir N...
(dels sants martirs N.. E N..)
e, a nosautres los servitors
fai-nos meritar d'estre fidèls a proclamar ton nom
per Jèsus Crist, nòstre Senhor.

ANTIFÒNA DE COMUNION luc 22: 28-30

Vosautres, sètz los qu'avètz perseverat
ambe ieu, dins mas espròvas;
ieu, vos prepari un renhe,
-paraula del Senhor-
per tal que mangetz e beguetz a la taula de mon reialme.

ORASON APRÈS LA COMUNION

- Pels Apostols -

Senhor, avèm recabut-ton sacrament;
te suplicam dins lo Sant Esperit:
qu'aqueste sacrifici ofèrt de nòstras mans
per celebrar la passion del sant apòstol
N.. (dels sants apòtols N.. e N..)
nos mantenga dins ton amor
per Jèsus Crist, nòstre Senhor.

- Pels Martirs -

Senhor Dieu, dins tos martirs
as meravilhosament auçat en glòria
lo mistèri de la crotz
te pregam: reviscolats per aqueste sacrifici,
fai que nos estaquem per totjorn al Crist
e que travalhem dins la Glèisa per salvar lo monde
per Jèsus Crist, nòstre Senhor.

MESSA DELS SANTS.

ANTIFÒNA D'INTRADA

Que tes òbras te lèusen totes, Senhor,
e que tos amics te benesiscan.
Que criden la glòria de ton renhe
e que celabren ton poder.

ORASON D'INTRADA

Dieu etèrne e tot-poderós
Ambe la glorificacion de sant N.. (dels sants N.. e N..)
nos largas la màger pròva de ton amor;
per que poscam imitar coma cal ton Filh unic,
fai-nos la gràcia d' èstre recomandats per lor pregàrias
e agulhonats per lor exemple
per Jèsus Crist, ton Filh, nòstre Sénher,
que viu e renhe ambe tu e lo Sant Esperit,
Dieu, ara e per l'eternitat.

LECTURA: EPISTÒLA

Lectura de la letra de Sant Paul Apostol als Efesius 3: 14-19

Fraires, plègui lo genolh davant lo Paire
de qual tira son nom tata paternitat
dins lo cèl e sus la tèrra.
Que vos balhe, segon l'abonde de sa glòria
la força de son Esperit
per far créisser l'òme interior:
Que lo Crist abite per la fe dins vòstres còrs,
enrasigats e apiasonats dins l'amor.
Atal poiretz compréner ambe tote los sants,
çò qu'es la largor, la longor, la nautor e la prigondor...
coneiseretz l'amor del Crist que passa tota coneissença,
per tal que siatz comolats dins tota la plenitud de Dieu

SALME

1: 1-2, 3, 4 et 6 R/39, 5a

Tornada: Urós l'òme que bòta sa fisaça dins lo Senhor.

Urós l'òme que sièc pas lo conselh dels malfasents,
que se ten pas sul camin dels pecadors,
nimai s'assetja pas sul sèti dels trufandièrs,
mas se congasta dins la Lèi del Senhor

e nuèch e jorn repassa aquela Lèi.

Serà coma un arbre plantat
al ras d'una aiga corredissa
qu'a la seson dona frucha
e que sa fuelha jamai se blasis pas.
Tot çò que fa prosperà

MESSA DELS SANTS (Seguida)

N'es pas atal pels malfasents, que se'n manca!
Son coma lo palhum qu'escampilha lo vent...
Lo Senhor coneis lo camin dels justes,
mas lo camin dels malfasents se perdrà.

ALLELUIA

Alleloia! Alleloia!
Demoratz en ieu e ieu demorari en vosautres,
-paraula del Senhor
Qui demòra en ieu pòrta fòrça frucha.
Alleloia!

EVANGÈLI

Lectura del Sant Evangèli segon Sant Joan 15: 1 à 8

D'aquel temps Jèsus diguèt a sos disciples:
— Ieu soi la soca vertadièra
e mon paire es lo vinhairon.
Tot eisserment qu'en el pòrta pas frucha, el lo còpa.
Tot eisserment que pòrta frucha, el lo magenca
per que ne pòrte encara mai.
Coma l'eisserment pòt pas portar de frucha de-per-el
se demòra pas sus la soca,
vosautres tanpauc se demoratz pas en ieu.
Ieu, soi la soca e vosautres los eisserments.
Lo que dembra en ieu e ieu en el, aquel pòrta fòrça frucha:
senso ieu podètz pas far res.
Se quauqu' un demòra pas en ieu
sera forobandit coma l'eisserment e se secarà.
Apuèi l'amassaran, lo getaran al fûoc e cremarà.
Se demoretz en ieu e se ma paraula demora en vosautres
demandatz ço que voldretz e vos serà donat.
Co que glorifica mon Paire
es que portetz fòrça frucha
e que venguetz mos disciples.

ORASON SUS LAS OFRENDAS

Senhor t'o demandam: agrada nòstras pregàrias
e per que poscam servir dignament a ton autar,
garda-nos per l'intercession de ton sant
N.. (de tots sants, N.e N.)
per Jèsus Crist, nòstre Senhor.

ANTIFÒNA DE COMUNION

Los justes fan fèsta, se regaudisson davant Dieu
e trefolisson de jòia.

ORASON APRES LA COMUNION

Senhor tot-poderós e eternal,
Paire de tota consolacion e de tota patz,
ta familha es assemblada en aquesta fèsta de sant
N.. (dels sants N.. e N..)
per lausan ton nom
Fai que per la comunio als mistèris de ton Fihl unic
recèpia las premissas de l'eternalala redempcion.
Per Jèsus Crist, nòstre Senhor.

MESSA DELS MORTS.

ANTIFÒNA D'INTRADA

Dona-lor, Senhor, l'etèrne repaus
e comola lor anma de ton esplendor.

ORASON D'INTRADA

Dieu, quand ton Filh unic aguèt vencit la mòrt
lo faguères passar dins lo cèl.
Acorda a N... ton servidor (ta serventa)
(a N.. e N.. tos servidors)
qu'après la victòria sus la mòrt
te pòsca (n) contemplar de contunh,
tu, lor creator e redemptor.
Per Jèsus Crist, ton Filh, nostre Sénher
que viu e renha ambe tu e lo Sant Esperit,
Dieu, ara e per l' eternitat.

LECTURA: EPISTÒLA

Lectura de la seconda letra de Sant Paul als Corintians 5: 1, 6-10

Fraires, sabèm qu'après la roina
de nòstre ostal de la tèrra,
qu'es pas qu'una,tanda,
avèm al cèl un ostal eternal
qu'es pas fach de mans d'òmes
mas qu'es l'òbra de Dieu.
Adonc avèm totjorn fisança e sabèm que,
tant que demoram dins nòstre cors,
caminam dins la fe,
non pas dins la vision de Dieu.
Oc, avèm fisança e nos estimem mai
de demorar luénh de nòstre còrs
e de demorar en çò del Senhor.
Aqui per qué nòstra ambicion,
que demorem dins lo còrs
o qu'i demorem pas,
es d'agradar al Senhor.
Nosautres totes, nos caldrà comparéisser
davant lo tribunal del Crist
per que cadun recepia la paga de ço qu'a fach,
de bon o de mal quand èra dins còrs.

SALME

26, 1, 4, 7 et 8b et 9a, 13-14 R/13

Tornada: Soi segur de veire sus la tèrra dels vius,
la bontat del Senhor.

MESSA DELS MÒRTS (Seguida)

Lo Senhor es ma lutz e mon salut.
Qual me farà paur?
Lo Senhor es lo protector de ma vida.
Qual m'espaventarà?

Demandi pas qu'una sola causa al Senhor
e es aquò que cèrqui:
abitar dins l'ostal del Senhor
cada jorn de ma vida
per presar la tendresa del Senhor
e trobar mon plaser dins son santuari.

Cridi, Senhor, ausis ma votz:
— Pietat per ieu, escota-me!
Mon còr m'a dich de tu:
— Cèrca sa fàcia,
Cèrqui ta fàcia, Senhor,
A! Foguèssi segur de veire
sus la tèrra dels vius
la-bontat del Senhor!
Fisa-te dins lo Senhor, coratge!
Ten cop, fisa-te dins lo Senhor!

ALLELUIA O ACLAMACION

Alleloia!

o

Benuroses lo mòrts
que son mòrts dins lo Senhor.
Que se repàusen de lor trigòs;
lors òbras los seguisson.

EVANGÈLI

Lectura del Sant Evangèli segon Sant Joan 6: 37-40

Jèsus diguèt als Josieus:
tot ço que me dona lo Paire vendrà a ieu,
e lo que ven a ieu lo forobandirai pas
per ço que soi davalat del cèl
non pas per far ma volontat
mas la volonta t d'aquel que m'a mandat.
E la voluntat d'aquel que m'a mandat
es que pèrdi pas res de tot ço que m'a donat
mas qu'o ressusciti tot lo darrièr jorn.
Aiçò es la voluntat de mon Paire:
que tot òme que vei lo Filh e crei en el
aja la vida eternala;
e ieu lo ressuscitarai lo darrièr jorn.

MESSA DELS MÒRTS (Seguida)

ORASON SUS LAS OFRENDAS

Senhor, agrada ambe bontat
lo sacrifici que t'ofrissèm
per N... ton servidor (N.. ta serventa)
(N... e N... tos servidors).
Li (lor) as fach la gràcia de la fe crestiana,
dona-li (lor) tanben la recompensa
Per Jèsus Crist, nòstre Senhor.

ANTIFÒNA DE LA COMUNION

Avèm pres lo còrs e lo sang del Crist
en memoria d'aquel (a) qu'es mòrt (a)
(d'aquelles que son mòrts)
dona-li (lor), Senhor, l' etèrne repaus.

ORASON APRÈS LA COMUNION

Senhor, ara qu'avèm recabut aqueste sacrament,
multiplica tes gràcias de misericòrdia
per N.. ton servidor (ta serventa)
(N.. e N... tos servidors);
Dona-li (lor) d' èstre plenament urós per l' eternitat
Per Jèsus Crist, nòstre Senhor.

AVE MARIA

Te saludi, Maria, plena de gràcia,
lo Senhor es ambe tu,
ès benesida entre las femnas
e benesit es lo fruch de ton ventre, Jèsus.
Santa Maria, maire de Dieu,
prèga per nosautres, pecadors,
ara e a l'ora de nòstra mòrt. Amèn!

LO CREDO DELS APOSTOLS

Cresi en Dieu, lo Paire tot-poderós,
creator del cèl e de la terra.
Cresi en Jèsus Crist, son Filh unique, nòstre Senhor:
foguèt concebut del Sant Esperit,
nasquèt de la Verge Maria,
patiguèt del temps de Ponci Filat,
foguèt crucificat,
moriguèt e foguèt sebelit,
davalèt dins los infèrms,
ressuscitèt d'entre los mòrts lo jorn tresen,
montèt dins lo cèl
es assetat a la drecha de Dieu, lo Paire tot-poderós
d'aquí vendrà per jujar los vius e los mòrts.
Cresi en l'Esperit Sant,
en la Santa Glèisa Catolica,
en la comunioón dels sants,
en la remissió dels pecats,

en la resurreccio de la carn,
en la vida eternala. Amen!

GLORIA PATRI

Glòria al Paire, al Filh e al Sant Esperit,
coma èra al començament,
ara e per l'eternitat. Amen!

© CIEL d'Oc – Febrié 2007